SEISMOLOGICAL BULLETIN 1925.

BATAVIA OBSERVATORY, JAVA

Foundation: River Quartair.
Greenwich Mean Time.   S. Latitude 6° 11′ 0″. Height above sealevel 8 m.
E. Longitude 7^h 7^m 20.3^s. ([1])
WIECHERT Horizontal Pendulum, 1000 kilograms.

PREFACE.

The astatic seismograph of WIECHERT of 1000 kg. is registering regularly since December 6^{th} 1908.

The instrument is mounted on a heavy brick pillar in a room with thick walls (about 70 centimeters), that is protected against the sun's heat by open galeries around it. The components are placed in E-W and N-S direction respectively.

The pins are lifted electrically every hour for a period of 10 seconds by the Javanese observer on duty. A lifting of two seconds every minute is given by an electrical clock of PEYER FAVARGER by means of the second-dial passing through a drop of mercury.

For each month the mean constants for that month are applied. T_o and ε, the oscillation period and the coefficient of damping, are determined every week. V, the magnification for very short waves, is determined occasionally only. It is found by direct measurement, giving the pendulum a displacement by means of the horizontal adjusting screws, the value of which can be determined easily from the pitch (a), the angle of displacement of the screws and the height of the screws (b) and of the centre of gravity (c) above the Cardanic suspension apparatus.

It was found

$(a) = 1.407$ mm; $(b) = 1225$ mm; $(c) = 895$ mm.

The constants used from January, February and March 1925 are given below

1925.	E-W component.			N-S component.		
	V.	T_o.	ε.	V.	T_o.	ε.
January	190	7.8	4.1	188	7.6	4.2
February	„	7.6	4.3	„	7.2	4.7
March	„	7.6	4.2	„	7.3	4.6

([1])   For the E. Longitude of the Observatory, see: J. BOEREMA, A New Determination of the Eastern Longitude of Batavia; K. Magn. Met. Observ. Batavia, Verhandelingen No. 12, 1924.

The *notation used* is that of the Göttingen Geophysical Institute. The following abbreviations are employed:

CHARACTER OF THE EARTHQUAKE.

I = perceptible; II = moderately strong; III = strong.
d (terrae motus domesticus) = local.
v („ „ vicinus) = near (less than 1000 km).
r („ „ remotus) = distant (1000 to 5000 km).
u („ „ ultimus) = very distant (over 5000 km).

PHASES.

P (undae primae) = 1st preliminary tremors.
S („ secundae) = 2nd „ „
L („ longae) = principal phase, long waves.
M („ maximae) = maximum amplitude.
C (coda) = prominent waves among the after tremors.
F (finis) = end of perceptible movement.
PR_1, PR_2, ... SR_1, SR_2, ... = 1st, 2nd ..... reflected waves of P and S.
PS = waves changed by reflection from longitudinal to transversal oscillation.

WAVE-ELEMENTS, UNITS.

T = complete period in seconds.
A = amplitude, measured from median position in microns.
A_E = E.-W. component of A.
A_N = N.-S. „ „ „
i (impetus) = abrupt commencement, clearly defined.
e (emersio) = gradual „ , not clearly defined.

MALABAR.

July 1911 an astatic WIECHERT pendulum of 100 kg. which is the possession of Mr. K. A. R. BOSSCHA, chief manager of the tea estate Malabar (Preanger, Java; E. Long. 107° 37'; S. Lat. 7° 13') has been erected. Time is controlled since August 12, 1923, by means of the daily time signal of Malabar Radio.
Particulars about the registrations will be found in the tables.

MARON.

February 1924 an OMORI tromometer has been established on the western slopes of the volcano Merapi (Central Java) at Maron (Kedoe, 110° 25' E; 7 34' S). Particulars about the registrations will be found in the tables.

AMBOINA.

October 1924 an astatic WIECHERT Pendulum of 1000 kg. has been established at Amboina (Moluccas; 128° 10' E; 3° 42' S). The time signals not yet working satisfactorily time is given in 1/10 minutes.

The distances given in the Bulletin Batavia are calculated with the time tables of Dr. S. W. Visser. See Verhandelingen Batavia No. 7, 1921. The postponed table is an extract of these tables.

Distance.	S—P	P—O	S—O	Distance.	S—P	P—O	S—O
	m s	m s	m s		m s	m s	m s
1°	0 13	0 16	0 29	56°	7 46	9 54	17 40
2	25	31	56	57	52	10 1	53
3	38	46	1 24	58	58	8	18 6
4	50	1 1	51	59	8 4	15	19
5	1 1	17	2 18	60	10	22	32
6	12	32	44				
7	24	47	3 11	61	15	29	44
8	35	2 2	37	62	21	36	57
9	47	16	4 3	63	26	43	19 9
10	57	31	28	64	32	49	21
				65	38	55	33
11	2 8	45	53	66	43	11 2	45
12	19	59	5 18	67	49	8	57
13	30	3 12	42	68	55	14	20 9
14	40	26	6 6	69	9 1	20	21
15	50	39	29	70	6	26	32
16	3 0	52	52				
17	10	4 4	7 14	71	11	33	44
18	19	17	36	72	16	39	55
19	28	29	57	73	21	45	21 6
20	37	41	8 18	74	26	51	17
				75	32	57	29
21	46	53	39	76	37	12 3	40
22	55	5 4	59	77	42	9	51
23	4 3	16	9 19	78	47	15	22 2
24	11	27	38	79	53	20	13
25	19	38	57	80	58	26	24
26	27	48	10 15				
27	35	58	33	81	10 4	31	35
28	41	6 9	50	82	9	37	46
29	48	19	11 7	83	14	42	56
30	56	28	24	84	19	47	23 6
				85	24	52	16
31	5 3	37	40	86	28	58	26
32	10	46	56	87	32	13 4	36
33	17	55	12 11	88	37	9	46
34	24	7 4	28	89	41	15	56
35	30	15	45	90	46	20	24 6
36	36	22	58				
37	43	30	13 13	91	50	25	15
38	50	38	28	92	55	30	25
39	57	46	43	93	59	35	34
40	6 5	55	58	94	11 3	40	43
				95	7	45	52
41	11	8 1	14 12	96	11	50	25 1
42	18	9	27	97	15	55	10
43	25	17	42	98	18	14 0	18
44	32	24	56	99	22	5	27
45	40	31	15 11	100	25	10	35
46	47	39	26				
47	55	47	40	101	27	15	42
48	7 0	54	54	102	30	20	50
49	6	9 2	16 8	103	32	25	57
50	13	9	22	104	34	30	26 4
				105	37	34	11
51	18	17	35	106	40	39	19
52	24	24	48	107	42	44	26
53	29	32	17 1	108	45	48	33
54	35	39	14	109	47	53	40
55	40	47	27	110			

JANUARY 1925.

Date 1925.	Station.	Character.	Phase.	Time (Greenwich) h	m	s	Period. seconds.	Amplitude (half) A_E μ	A_N μ	Distance of epicentrum. km.	Remarks.
Jan. 1	Bat.	I_v	P	13	41	41				150	Lengkong (W. Preanger).
			iP_N	13	41	42					
			iS	13	41	58					
			F	13	46						
	Mal.		P_E	13	41	37					
» 2	Bat.	I_v	i	18	49	3					
			F	18	51						
	Mal.		i	18	49	52					
» 2	Bat.	I_v	P	18	50	52					
			S?	18	51	1					
			i	18	51	3					
			F	18	55						
	Mal.		iP	18	51	36				120	
			iS	18	51	50					
» 5	Amb.		iP	2	56,6					85	
			iS	2	56,8						
» 5	Amb.		iP	5	56,4					80	
			iS	5	56,6						
» 5	Amb.		iP	7	57,1					90	
			iS	7	39,1						
» 5	Amb.		iP_N	11	50,9					(50)	
			iS	11	51,0						
» 11	Amb.		iP	15	3,5					190	
			S	15	3,9						
» 12	Amb.		iP	15	51,0					190	
			iS	15	31,4						
» 15	Amb.		P	21	14,3					130	
			S	21	14,5						
» 18	Bat.	II_u	iP	12	16	52				7510	Azimuth SW.
			I_N	12	17	53					Azimuth NNW.
			iS	12	25	44					
			eL	12	39	12					New shock?
			i	12	45	51					
			iF	12	49						
	Mal.		P	12	16	58					MARON: i — iP = 10^s.
			i	12	25	50					iS — i = 8^m 12^s.
			eL	12	28	27					
			i	12	45	27					
	Amb.		P	11	58,4					7800	
			S_NS	12	7,6						
			L	12	11						
» 18	Bat.	II_v	P_E	20	18	39					Moluccas.
			iP	20	18	41					
			i	20	19	41					
			S?	20	24	0					
			F	20	37						

Date 1925.	Station.	Character.	Phase.	Time (Greenwich) h	m	s	Period. sec.	Amplitude half. A_E μ	A_N μ	Distance of epicentrum. km.	Remarks.
Jan 18	Mal.		P	20	19	7				2500	
			S	20	23	6					
	Amb.		iP	19	57,7					340	
			iS	19	58,3						
» 20	Amb.		P	12	41,6						
» 20	Amb.		P	12	46,7						
» 21	Mal.		eP	16	58	28					
			i_1	16	58	58					
			i_2	16	59	10					
			P	17	1	36				570	
			S	17	2	18					
» 21	Bat.	I_v	P	17	5,2						lost in micros. Central Java. MARON: i — iP = 4^s. S' — iP = 19^s. Δ? = 160.
			F	17	6						
» 22	Amb.		iP	4	17,4						pens swept off immediately.
» 22	Bat.	I_v	P_E	5	16	2				200	
			iS	5	16	25					
			F	5	22						
» 23	Bat.	I_r	P	23	47	37					other phases lost by changing of sheets. Bali and Lombok.
			F	23	58						
	Mal.		P	23	47	35				750	MARON: S? — P = 57^s. Δ = 520?
			S_N	23	48	52					
» 25	Amb.		iP_N	8	3,8					85	
			iS_E	8	4,0						
» 25	Amb.		iP	8	14,4					480	
			iS	8	15,3						
» 26	Amb.		iP	7	40,3					140	
			iS	7	40,6						
» 28	Bat.	I_u	P	4	15	55				6810	AMBOINA: S — P = 7^m 34^s. Δ = 5990.
			iS	4	24	11					
			L	4	38	56					
			F	5	16						
» 30	Bat.	I_v	eP	15	17	18				370	Central Java.
			S	15	17	0					
			F	15	24						
	Mal.		P	15	16	49				270	MARON: iS? — iP = 15^s. Δ = 130.
			S	15	17	20					
» 31	Bat.	III_v	iP_E	10	12	24					
			i	10	12	44					
			S?	10	14	43					
			F	10	52						
	Mal.		P_E	10	12	37				460	
			iS_N	10	13	29					

FEBRUARY.

Date 1925.	Station.	Character.	Phase.	Time (Greenwich). h m s	Period. sec.	Amplitude (half) A_E μ	A_N μ	Distance of epicentrum. km.	Remarks.
Febr. 1	Bat.	I_u	i	5 34 20					Azimuth SW.
			eL_N	5 54					
			F	6 30					
	Amb.		i_1	5 26.8					
			i_2	5 33,9					
» 1	Bat.	I_r	e_E	18 4 43				2530	Minahasa.
			i_E	18 4 47					
			S_N	18 8 44					
			F	18 19					
	Amb.		iP	17 46,4				490?	
			iS?	17 47,5					
» 2	Bat.	I_u	e_E	14 46 44					
			L_E	14 12 14					
			F	14 25					
» 2	Bat.	I_u	i_1	19 57 7					
			i_2	20 5 27					
			eL	20 17					
			M	20 32					
			F	20 50					
» 3	Bat.	I_r	P_N	17 23 15				2300	
			i	17 24 18					
			iS_E	17 26 56					
			L_N	17 31 11					
			F	17 45					
	Mal.		i	17 23 19					
» 5	Bat.	I_v	e_E	22 11 49					
			i_N	22 12 33					
			F	22 15					
» 7	Bat.	I	iP	18 14 56					Azimuth SW. Tamako, Great Sangi I.
			F	18 53					
	Amb.		i_1	18 22.9					
			i_2	18 24,9					
» 7	Bat.	I	i	20 31 54					
			F	20 40					
	Amb.		iP	20 27.1				410	
			iS	20 27,9					
» 9	Bat.	I_u	e	14 20 4					Azimuth NNW.
			i_E	14 24 23					
			i	14 28 58					
			L	14 38 4					
			M	14 45 34					
			F	15 10					
» 11	Amb.		iP	0 27,4				100	
			iS	0 27,6					

Date 1925.	Station.	Character.	Phase.	Time (Greenwich). h m s	Period. sec.	Amplitude (half) A_E μ	A_N μ	Distance of epicentrum. km.	Remarks.
Febr. 13	Bat.	I_u	i	14 1 11					
			L	14 28 29					
			F	14 38					
» 16	Bat.	I_v	iP_N	20 29 49				160	Tjiletoeh (Pr. Reg. W. Java).
			iS_E	20 30 8					
			F	20 34					
	Mal.		iP	20 29 41				120	
			iS	20 29 55					
» 20	Bat.	I_u	i_1	1 13 2					
			i_2	1 21 33					
			eL	1 36					
			F	2					
	Amb.		i_1	1 11,4					
			i_2	1 18,8					
			L_E	1 24,5					
			eL_N	1 29,3					
» 23	Amb.		iP	0 18,3				100	
			S?	0 18.5					
» 23	Amb.		iP	1 9,0				440	
			iS	1 9,8					
» 24	Bat.	I_u	i_E	0 11 20					
			L	0 55					
			F	1 11					
» 25	Bat.	I	e	22 16 32					
			F	22 32					
	Amb.		i_1	22 4,9					
			i_2	22 8,1					
» 26	Amb.		i_1	22 28,3					Boela (Ceram, Moluccas).
» 26	Amb.		e	23 37,9					
			i	23 38,9					
» 26	Amb.		P	7 4.8				260	Boela.
			S	7 5,3					

MARCH.

Date 1925.	Station.	Character.	Phase.	Time (Greenwich). h m s	Period. sec.	Amplitude (half) A_E μ	A_N μ	Distance of epicentrum. km.	Remarks.
March 6	Bat.	I	i_E	2 42 56					
			i_N	2 44 14					
			F	2 53					
» 6	Bat.	I	e_E	12 46 56					
			F	12 57					
» 12	Bat.	I_v	iP	5 3 9				140	
			iS	5 3 27					
			F	5 8					

Date 1925.	Station.	Character.	Phase.	Time (Greenwich). h m s	Period sec.	Amplitude (half) A_E μ	A_N μ	Distance of epicentrum km.	Remarks.
March 12	Amb.		iP	15 20.4				160	
			iS	15 20.7					
» 13	Amb.		i₁	5 55.6					
			i₂	3 56.8					
» 15	Bat.	I	i_E	15 49 57					Waingapoe, Timor (?).
			i_N	13 52 41					
			eL	13 57					
			F	14 6					
	Mal.		e	13 49 44					
			i	13 51 49					
	Amb.		i₁	13 50.8					
» 15	Bat.	I	i_E	15 44 35					
			i	15 47 0					
			F	16 18					
	Mal.		P	15 44 26					
			S	15 46 27					
	Amb.		i₁	15 44,9					
			L	15 47,4	15.5				
» 16	Bat.	I	i	8 34 29					Waingapoe (Timor).
			F	8 41					
	Amb.		iP	8 25,5				780	
			iS	8 26,9					
» 16	Bat.	III	P	14 48 46					
			i_E	14 56 46					
			M	15 2 16	6.4	122	56.6		
			F	15 46					
	Mal.		eP	14 48 55					
			i₁	14 50 15					
			i₂	14 50 23					
	Amb.		e	14 32,0					
			i	14 41,4					
» 16	Amb.		iP	17 20,5					
			iS	17 20,7					
» 16	Bat.	I	e	23 31 6					
			i	23 41 10					
			F	23 51					
	Amb.		i₂	23 51,5					
» 16	Bat.	I	e	23 57 6					other phases disturbed by street traffic.
» 17			F	0 26					
» 17	Bat.	I	i	21 16 36					
			F	21 18					
	Mal.		i	21 16 50					
» 18	Bat.	I	i_E	14 10 37					
			F	14 27					

Date 1925.	Station.	Character.	Phase.	Time (Greenwich). h m s	Period sec.	Amplitude (half) A_E μ	A_N μ	Distance of epicentrum km.	Remarks.
March 18	Amb.		i₁	14 0,1					
			i₂	14 4,1					
			L	14 8,8	17.9				
» 19	Bat.	I	e	15 42 1					Atjeh.
			F	16 5					
» 19	Amb.		iP	21 46.4					
			iS	21 46.9					
» 20	Bat.	II_v	iP	5 43 24				280	Goenoeng Kentjana (Bantam, W. Java).
			i	5 43 35					
			iS	5 43 56					
			F	6 10					
	Mal.		i_E	5 43 30				270	
			iP	5 43 31					
			iS	5 44 2					
» 20	Mal.		P	7 11 54				160	
			S	7 12 2					
» 20	Bat.	I_v	P	7 30 5				150	Banjoemas (C. Java).
			S	7 30 22					
			F	7 35					
» 20	Bat.	I	P	11 5 11				140	
			S	11 5 28					
			F	11 9					
	Mal.		P	11 5 14				180	
			S	11 5 35					
» 20	Bat.	I_v	P	14 28 16				180	
			S	14 28 38					
			F	14 54					
	Mal.		P	14 28 14				140	
			S	14 28 30					
» 22	Bat.	I_u	i₁	8 52 15					
			i₂	9 0 24					
			L_E	9 4 27					
			M	9 17 7	21	10.0	3.0		
			F	9 30					
	Mal.		i₁	8 52 8					
			i₂	9 0 21					
			L	9 5 50					
	Amb.		iP	8 50.0				3100	
			iS	8 56,1					
» 22	Bat.	I	i	9 50 43					
			F	10 26					
» 22	Amb.		i	14 8,5					
			L	14 12,8	25				
» 24	Bat.	I_v	iP	19 47 12				170	
			iS	19 47 32					
			F	19 56					

Date 1925.	Station.	Character.	Phase	Time (Greenwich).			Period.	Amplitude (half) A_E	A_N	Distance of epi-centrum	Remarks.
				h	m	s	sec.	μ	μ	km.	
March 24	Mal.		P	19	47	29				290	
			S	19	47	42					
» 24	Bat.	II.	iP	19	59	37				180	
			iS	19	59	58					
			F	20	17						
	Mal.		P	19	59	54				230	
			iS_N	20	0	20					
» 25	Bat.	I	P	5	42	24					
			F	5	47						
	Mal.		eP	5	42	5				200	
			S	5	42	28					
» 26	Bat.	I_r	iP	10	29	53				2420	
			S	10	33	46					
			F	10	52						
	Mal.		iP	10	29	54					
			i	10	30	34					
			i_E	10	34	42					
	Amb.		iP	10	27.4					890	
			iS	10	29,0						
» 27	Bat.	I	P	4	24	8					
			i	4	30	48					
			F	4	36						
» 27	Amb.		iP	10	30.1						
			iS	10	30,7						
» 27	Amb.		iP	12	30,3						
» 27	Amb.		iP	15	24.3						
» 29	Bat.	I	e	21	33	49					
			F	21	56						

SEISMOLOGICAL BULLETIN.
BATAVIA OBSERVATORY.
APRIL – DECEMBER 1925.

1925.	E-W component.			N-S component.		
	V.	T₀.	ε.	V.	T₀.	ε.
April	190	7.8	4.0	188	7.4	4.2
May.	"	7.8	3.6	"	7.3	4.2
June	"	7.8	3.0	"	8.0	3.3
July.	"	7.4	3.0	"	8.1	3.3
August	"	7.8	3.0	"	8.2	3.3
September	"	7.7	3.1	"	7.9	3.4
October.	"	7.9	3.1	"	8.1	3.4
November	"	7.9	3.9	"	8.2	3.7
December.	"	8.2	3.7	"	8.4	3.5

APRIL.

N⁰.	Date 1925.	Stations.	Character.	Phase.	Time (Greenwich).			Period	Amplitude (half).		Distance of epicentre.	Remarks.
					h	m	s	sec.	A_E (μ)	A_N (μ)	km.	
												Amboina seismograms lacking till April 7th. Time corrections not known.
50	April 2	Bat.	I	P	12	36	55					
				F	12	39						
51	» 7	Bat.	II,	i P	18	10	58				2620	MARON: S — P = 5m. 0 s. △ = 3400.
				i	18	11	13					
				S	18	15	5					
				F	18	48						
		Mal		P	18	10	57					
		Amb.		i P	18	8.0					1120	
				i S	18	10.0						
				i	18	11.2						
				L	18	48						
—	» 8	Amb.		i P	6	54 4						
52	» 8	Bat.	I	P ?	13	13	13					
				F	13	16						
		Mal.		P	13	12	41					
				i	13	12	46					
53	» 9	Bat.	I,	P	4	55	14				170	Tjiratjap (Preanger, W. Java).
				i S	4	55	34					
				F	5	1						
		Mal.		P	4	55	13				110	
				i S	4	55	26					
—	» 10	Amb.		P	1	4						

Left table

No.	Date 1925	Station	Character	Phase	h	m	s	Period sec.	A_E μ	A_N μ	Distance of epicentre km.	Remarks
54	April 11	Bat.	II_n	P	10	51	24				5860	MARON: S — P = 7m. 7s.; △ = 5470.
				i	10	52	10					
				i	10	52	54					
				S	10	58	51					
				F	12	21						
		Mal.		P	10	1	22				6050	
				S	10	58	59					
		Amb.		P	10	55	24					
—	» 15	Amb.		iP	23	56.2					150	
				iS	23	56.4						
—	» 15	Amb.		P	2	12,2					160	
				S	2	12,5						
—	» 15	Amb.		P	6	30,6						
55	» 15	Bat.	I	eP	10	28	21					
				F	10	31						
56	» 16	Bat.	I	eP	5	50	16					
				F	5	56						
57	» 16	Bat.	I_v	iP	15	9	9				180	Azimuth ± NS
				iS	15	9	30					
				F	15	15						
		Mal.		iP	15	9	2				150	
				iS	15	9	18					
58	» 16	Bat.	II_r	P	19	59	0				3580	MARON:
				i	20	0	21					$i_2 - i_1 = 18^s$
				eS	20	4	11					$i_3 - i_1 = 5^m\ 7^s$
				L	20	9		14				$i_4 - i_1 = 4^m\ 55^s$
				F	20	55						$i_5 - i_1 = 8^m\ 32^s$
		Mal.		P	19	59	7				3390	
				eS	20	4	6					
		Amb.		iP	19	56,8					4040	
				S	20	2,4						
—	» 16	Amb.		P	22	37	15				490	MARON: S — P = ...; △ = 5400.
				S	22	38	9					
59	» 16	Bat.	I	eP	23	54	12					
				F	23	40						
		Mal.		P	23	35	0					
		Amb.		P	23	30,2					1350	
				S	23	32,6						
60	» 17	Bat.	I	eP	11	9	58					
				F	11	26						
		Mal.		P	11	9	59					
		Amb.		P	11	7,7						
61	» 18	Bat.	I	iP	22	24	14					
				F	22	28						
—	» 19	Amb.		P	0	18,5						
62	» 19	Bat.	I_n	P	15	54	53				4940	
				iS	16	1	28					
				F	16	9						
		Mal.		P	15	55	5				(4940)	
				e	16	1	40					

Right table

No.	Date 1925	Station	Character	Phase	h	m	s	Period sec.	A_E μ	A_N μ	Distance of epicentre km.	Remarks
63	April 20	Bat.	I	P	10	26	4					
				P	10	40						
		Mal.		P	10	25	32					
				iP	10	35	24					
		Amb.		P	10	22.5						
64	» 21	Bat.	I	eP	11	40						
				F	11	44						
65	» 22	Bat.	I_r	P	23	15	41				2630	Halmaheira.
				S	23	19	49					MARON: S — P = 3m 29s
				F	23	46						△ + 2150.
		Mal.		P	23	15	51				2520	
				S	23	19	51					
		Amb.		P	23	11.5					260	
				S	23	12.0						
		Amb.		P	5	59.0						
66	» 23	Bat.	I_r	iP	19	37	50				2450	Taroena (Sangi I.)
				i	19	38	18					
				iS	19	41	25					
				F	19	56						
		Mal.		P	19	37	28				2520	
				S	19	41	28					
		Amb.		P	19	55.6					860	
				iS	19	55.1						
67	» 24	Bat.	I	P	23	42	19					
				F	23	50						
		Mal.		P	23	41	45					
—	» 25	Amb.		P	5	28.5					130?	
				S?	5	28.7						
68	» 25	Bat.	I_r	P	13	27	58				2450	
				S	13	31	53					
				F	13	46	19					
		Mal.		P	13	27	51					
69	» 26	Bat.	I_n	eP	8	35	8				6510	
				S	8	42	58					
				L	8	55		± 24				
				F	9	11						
		Mal.		P	8	34	40					
70	» 27	Bat.	I_v	iP	3	5	9				150	
				iS	3	5	26					
				F	3	8						
		Mal.		eP	3	4.5					(460)	
				iS	3	5	27					
—	» 27	Amb.		P	6	7.6						
—	» 27	Amb.		P	7	0 6						
—	» 27	Amb.		P	23	7.5						

MAY.

No.	Date 1925	Station	Character	Phase	h	m	s	Period sec.	A_E μ	A_N μ	Distance of epicentre km.	Remarks
71	May 1	Bat.	I	i	3	57	42					
				F	4	9						
		Mal.		e	3	56 1						

No.	Date 1925.	Sta-tion.	Char-acter.	Phase.	Time (Greenwich). h	m	s	Period. sec.	Amplitude (half). A_E	A_N	Distance of epi-centre. km.	Remarks.
		Amb.		iP	5	55,4					2160	
				iS	5	56,0						
72	May 2	Bat.	I_r	P	5	51	51				120	Azimuth about E W.
				iS	5	52	5					
				F	5	54						
		Mal.		P	5	52	0					
73	» 2	Bat.	I_r	eP_N	7	55	5					
				eP_E	7	55	10					
				i	7	54	4					
				F	7	58						
		Mal.		P	7	52	52				160	
				S	7	53	9					
				T	7	56						
74	» 2	Bat.	I	P	8	37	27					
				F	8	40						
		Mal.		P	8	56	46				150	
				S	8	37	3					
				F	8	40						
75	» 3	Bat.	III_r	eP	17	26	33				2530	Minahasa and Halmaheira. MARON: S — P = 5ᵐ 37ˢ; △ = 2250.
				iP	17	26	37					
				i_1	17	27	45					
				i_2N	17	30	9					
				S	17	30	54					
				L	17	34						
				F	18	15		20				
		Mal.		eP	17	26	35				2380	
				S	17	30	24					
				L	17	52						
				F	17	55						
		Amb.		P	17	21,0					520	
				S_E	17	22,0						
76	» 3	Bat.	I_r	eP	23	8	24					
—	» 4			F	0	11						
—	» 3	Mal.		P	23	8	24					
				F	23	40						
		Amb.		P	23	17,0						
77	» 4	Bat.	I_r	eP	4	5	45				2760	Minahasa and Halmaheira.
				S_N	4	10	2					
				L	4	13		20				
				F	4	24						
		Mal.		P	4	5	10					
		Amb.		P	4	1,6					650	
				S	4	5,8						
78	» 4	Bat.	I	eP	9	47,4						
				F	9	59						
		Mal.		P	9	47.5						
		Amb.		P	9	44.0						
79	» 4	Bat.	I	P	11	55	51					Awisang, Western Central Celebes.
				F	11	54						
		Mal.		P	11	55	44					
		Amb.		P	11	52,7						
—	» 4	Amb.		P	15	29.7					44	Traces.
				S	15	29.8						

No.	Date 1925.	Sta-tion.	Char-acter.	Phase.	Time (Greenwich). h	m	s	Period. sec.	Amplitude (half). A_E	A_N	Distance of epi-centre. km.	Remarks.
80	May 5	Bat.	III_r	P	10	11	15				2650	Azimuth N E. MARON: S — P = 4ᵐ 1ˢ; △ = 2550.
				S	10	15	21					
				M_E	10	17	9					
				L	10	19						
				P	10	45	2				2710	Aftershock.
				S	10	49	16					
				F	11	36						
		Mal.		P	10	11	16				2710	
				S	10	15	30					
				L	10	19						
				P	10	44	54					Aftershock.
		Amb.		P	10	8,3					2000?	
				S?	10	11,6						
81	» 5	Bat.	I_r	P	12	5	35				2820	MARON: S — P = 4ᵐ 1ˢ; △ = 2550.
				S	12	7	58					
				F	12	41						
		Mal.		P	12	5	39				2730	
				S	12	7	54					
82	» 5	Bat.	I_r	P	12	49	49				2770	
				S	12	54	7					
				F	13	9						
		Mal.		P	12	49	49					
83	» 5	Bat.	I	P	15	51	53					
				F	15	54						
84	» 5	Bat.	I	P	16	28	30					
				F	16	39						
		Mal.		P	16	28	32					
85	» 5	Bat.	I	P	18	21	12					
				F	18	36						
		Mal.		P	18	21	2					
86	» 5	Bat	II_r	P	23	25	49				2330	Minahasa and Halmaheira. MARON: S — P = 3ᵐ 54ˢ △ = 2440.
				S	23	29	34					
				L_E	23	34	36	20	1700			
				F	0	16						
		Mal.		eP	23	25	47				2520	
				S	23	29	47					
				L	23	35						
				P	23	37						
				F	23	56						
		Amb.		P	23	20,7					1210	
				iS	23	22,8						
87	» 6	Bat.	I_r	P	1	58						Traces. Banda and Waigama (Misool, Western New Guinea)
		Amb.		P	1	50,5					200	Azimuth E S E.
				S	1	50,7						
88	» 6	Bat	I_r	P	5	5	25					Minahasa and Tidore (Ternate).
				L	5	11						
				F	5	18						
		Mal.		P	5	5	8					
		Amb.		P	4	59,7					680	
				S	5	0,9						
89	» 6	Bat.	I	P	8	52						Traces.

No.	Date 1925.	Station.	Character.	Phase.	Time (Greenwich) h	m	s	Period. sec.	Amplitude (half) A_E μ	A_N μ	Distance of epicentre. km.	Remarks.
90	May 6	Bat.	I_r	P	9	57						Traces. Menado.
		Amb.		P	9	53.0					2560	
				S	9	54.0						
91	» 7	Bat.	II_v	i_1	6	4	26					Azimuth N 54.2 E. Central Java. MARON: S — P = 35s; △ = 310.
				i_2	6	4	47					
				i_3	6	5	18					
				i_4	6	5	44					
				F	6	18						
		Mal.		iP	6	4	9				150?	Needles thrown off.
				iS_E?	6	4	26					
92	» 7	Bat.	I_v	iS	10	23	43					Troubled by street traffic. Central Java.
				F	10	28						
		Mal.		iP	10	25	2				90	
				iS	10	23	15					
93	» 7	Bat.	I	eP	12	17	21					
				F	12	34						
94	» 7	Bat	I_r	P	14	39	49					
				L	14	50						
				F	15	8						
		Mal.		P	15	39	47					
		Amb		i	14	51,7						
—	» 7	Amb.		i	15	17,8						
95	» 7	Bat.	I_r	P	15	47	42					
				F	15	56						
		Amb.		i	15	44,7						
—	» 7	Amb.		P	18	21,1					320	
				S		21,7						
96	» 7	Bat.	I_v	P	18	52	59				680	
				i_1	18	53	20					
				i_2	18	53	52					
				S	18	54	12					
				F	19	2						
		Mal.		P	18	53	11				620	
				S?	18	53	59					
				i_N	18	54	18					
97	» 8	Bat.	I	P	11	45	12					
				F	11	47						
98	» 9	Bat.	I_r	eP	3	42,5					2550	Laboeha (Batjan).
				S	3	46	18					
				F	3	56						
		Mal.		P	3	42	0					
		Amb.		iP	3	38,9					720	
				iS	3	40,2						
99	» 9	Bat.	I	P	21	46	48					
				F	21	50						
100	» 10	Bat.	I_r	e	3	5,9						Minahasa and Ternate.
				F	3	17						
		Mal.		P	3	5	28					
		Amb.		P	3	2,1					410	
				S	3	2,9						

No.	Date 1925.	Station.	Character.	Phase.	Time (Greenwich) h	m	s	Period. sec.	Amplitude (half) A_E μ	A_N μ	Distance of epicentre. km.	Remarks.
101	May 13	Bat.	I	e	8	17						Traces troubled by micros.
102	» 13	Bat.	I	P	23	59	48					
—	» 14			F	0	27						
—	» 13	Mal.		P	23	59	59					
103	» 14	Bat.	I	P	15	24	34					
				F	15	36						
		Mal.		eP	15	24	30					
104	» 15	Bat.	I_v	P	2	42	16				150	Western Preanger.
				i_E	4	42	29					
				iS	2	42	35					
				i	2	43	26					
				F	2	50						
		Mal.		iP	2	42	14				160	
				iS	2	42	32					
105	» 15	Bat.	I	P	12	16	48					
				F	12	55						
		Mal.		P	12	16	44					Azimuth E S E.
		Amb.		i	12	16,9						
106	» 16	Bat.	I	e	2	31						
		Mal.		P	2	29	30					
107	» 16	Bat.	I	e	10	37						
		Mal.		P	10	55	42					
—	» 16	Amb.		iP	12	20,0					80	
				iS	12	20,2						
108	» 17	Bat.	I_v	P	15	31	55				170	Tjibinong (W. Preanger)
				S	15	32	15					
				F	15	36						
		Mal.		iP	15	31	47				85	
				iS	15	31	57					
				F	15	55						
109	» 18	Bat.	I	P	8	19.2						
				F	8	26						
		Mal.		eP	8	19.0						
110	» 19	Bat.	I_u	P	5	33	7				5770	MARON: S — P = 7m 35s; △ = 6010.
				S	5	40	30					
				L	5	48,6						
				F	6	9						
		Mal.		P	5	33	6					
				i	5	36,5						
		Amb.		iS	5	45,2					7350	
				L	5	50,5						
—	» 19	Amb.		iP	9	20,1					350	
				iS	9	20,7						
111	» 25	Bat.	I_u	P	2	18	45				5580	
				S	2	25	45					
				L	2	42						
				F	3	5						
		Mal.		P	2	18	44					
		Amb.		i_N	2	17,6					4100	
				i_E	2	17,7						
				iS_N	2	23,5						
				iS_E	2	23,4						
				L	2	27		15				

Nº.	Date 1925.	Sta-tion.	Char-acter.	Phase.	Time (Greenwich).			Periode.	Amplitude (half).		Distance of epi-centre.	Remarks.
					h	m	s	sec.	A_E μ	A_N μ	km.	
112	May 23	Bat.	I$_v$	iP	6	33	37				150	W. Preanger.
				iS	6	33	54					
				F	6	42						
		Mal.		P	6	33	44				150	
				S	6	34	1					
				F	6	38						
113	» 24	Bat.	I$_v$	iP	23	51	49				200	Vlakke Hoek (Benkoelen).
				iS	23	52	12					MARON: S — P = 1^m?;
				F	23	41						△ = 550?
		Mal.		P	23	52	1				320	
				S	23	52	37					
114	» 25	Bat.	II$_r$	P	3	48	22				2890	Azimuth N E.
				S	3	52	49					MARON: S — P = 3^m 58^s:
				L	3	55						△ = 2490.
				F	4	21						
		Mal.		P	3	48	30					
		Amb.		i	3	48,7						
				L	3	54,1						
115	» 26	Bat.	I	P	15	55	46					
				F	15	58						
116	» 27	Bat.	I$_u$	P	2	38	16				5100	
				S	2	45	2					
				F	2	53						
		Mal.		P	2	38	27				5070	
				S	2	45	11					
		Amb.		iP	2	38,2					3800	
				iS	2	43,6						
117	» 28	Bat.	I$_v$	P	4	15						Traces. Benkoelen.
118	» 28	Bat	I	P	6	4	44				6140?	
				iS?	6	12	25					
				F	6	35						
		Mal.		P	6	4	42				6270?	
				S?	6	12	30					
119	» 29	Bat.	I	P	9	44	46					
				F	9	47						
		Bat.		P	9	44	57					
120	» 30	Mal.	I	P	22	21	22					
				F	22	23						
				P	22	21	1					

<div align="center">

JUNE.

</div>

Nº.	Date 1925.	Sta-tion.	Char-acter.	Phase.	Time (Greenwich).			Periode.	Amplitude (half).		Distance of epi-centre.	Remarks.
121	June 2	Bat.	I$_v$	iP	1	47	9				270	Southern Sumatra.
				iS	1	47	40					Azimuth E S E.
				F	1	56						
		Mal.		P	1	47	25					
				F	1	52						
122	» 2	Bat.	I$_r$	e	5	28,2					4300?	
				S	5	36	3					
				F	5	43						
—	» 5	Amb.		i	4	2,8						

No.	Date 1925.	Station.	Character.	Phase.	Time (Greenwich). h m s	Period. sec.	Amplitude (half) A_E	A_N	Distance of epicentre. km.	Remarks.
123	June 3	Bat.	III$_r$	P	4 38 59				2570	Minahasa and Ternate. MARON: S? — iP = 3,8^m $\triangle$ = 2340?
				i	4 59 32					
				S	4 42 43					
				L	4 47 41					
				F	5 47					
		Mal.		P	4 38 55				2450	
				S	4 42 50					
				i	4 50 8					
				F	5 20					
		Amb.		iP	4 57.4				480	Azimuth S 28.4 E.
				i	4 37,5					
				S	4 38,3					
124	» 4	Bat.	I	i	7 5 45					Minahasa.
				F	7 13					
		Amb.		i	6 58,9					
—	» 5	Mal.		P	15 45 34				120	
				iS	15 45 48					
				F	15 46					
125	» 8	Bat.	I	P	0 3					Preliminary phases lost by street traffic.
				M	0 17					
				F	0 37					
—	» 8	Mal		P	13 29 23				120	
				S	13 29 37					
126	» 9	Bat.	II$_r$	P$_E$	13 47 12				4380?	N E New Guinea. MARON: iS — P = 5^m 38^s $\triangle$ = 4040.
				i$_1$	13 48 37					
				i$_2$	13 49 50					
				S?	13 53 12					
				L	14 2					
				F	15 16					
		Mal.		P	13 47 21					
				i	13 49 8					
				eL	13 53					
				F	14 20					
		Amb.		P	13 45,3				3620	Azimuth E N E.
				S	13 50,6	17				
—	» 9	Mal.		P	21 23 25				40	
				S	21 23 29					
127	» 11	Bat.	I	P	16 4 58					
				F	16 19					
128	» 12	Bat.	I$_v$	P	11 5 32				700	
				S	11 6 48					
				F	11 47					
		Amb.		P$_E$	11 4,1				2340	
				i$_N$	11 4,8					
				S	11 7,9					
				i	11 8,1					
129	» 13	Bat.	I$_v$	P$_N$	12 30 0				260	
				iS	12 30 50					
				F	12 33					
130	» 14	Bat.	I	P	16 55 33				250?	
				S?	16 56 1					
				F	17 3					

Left table:

No.	Date 1925.	Sta-tion.	Char-acter.	Phase.	h	m	s	Period. (sec.)	A_E (μ)	A_N (μ)	Distance of epi-centre. (km.)	Remarks.
—	June 16	Mal.		iP?	20	20	50					
	» 17	Mal.		P	6	6	52				50	
				iS	6	6	57					
131	» 17	Bat.	I $_v$	iP	21	37	42				150	West Preanger (Java).
				iS	21	37	57					
				F	12	41						
		Mal.		iP	21	37	52				170	
				iS	21	38	12					
—	» 19	Mal.		P	22	19	15				90	
				iS	22	19	24					
132	» 20	Bat.	I	P	13	20	31					
—	» 23	Mal.		eP	17	24	40				200	
				iS	17	45	5					
—	» 24	Amb.		iP	16	36,7					230	
				S	16	37,1						
—	» 25	Amb.		P	16	2.2					60	
				S	16	2.5						
—	» 26	Amb.		P	20	55.6					540	Minahasa.
				S	20	56.6						
133	» 27	Bat.	I	P	2	20						
134	» 28	Bat.	I $_u$	eP	1	43	28					
				L	2	36						
				F	5	7						
135	» 28	Bat.	I	i	6	28	6					
				F	6	37						
136	» 28	Bat.	I	i	13	47						i in hour mark
				F	14	15						
—	» 30	Mal.		P	21	51	55					

JULY.

No.	Date 1925.	Sta-tion.	Char-acter.	Phase.	h	m	s	Period. (sec.)	A_E (μ)	A_N (μ)	Distance of epi-centre. (km.)	Remarks.
—	July 1	Mal.		P	1	10	16				150	
				iS	1	10	54					
137	» 4	Bat.	I $_u$	P	9	18	15				5190	P in minute mark.
				S	9	25	30					
				L	9	34						
				F	9	47						
		Mal.		P	9	18	34				5160	
				S	9	25	24					
				F	9	31						
		Amb.		P $_E$	9	16.6						
				i	9	17.2						
				i	9	21.2						
				i $_N$	9	21.9						
				L	9	28.0						
138	» 4	Bat.	I $_r$	e	22	21	54					Tomohon (Menado).
				F	22	37						

Right table:

No.	Date 1925.	Sta-tion.	Char-acter.	Phase.	h	m	s	Period. (sec.)	A_E (μ)	A_N (μ)	Distance of epi-centre. (km.)	Remarks.
		Mal.		eP	22	21	37				2500	
				S	22	25	36					
		Amb.		iP	22	18,6					690	
				i	22	19,5						
				S	22	19,9						
139	July 6	Bat.	I	iP	7	15	44					
				i	7	24	27					
140	» 6	Bat.	I	eP	12	27	23					
				i	12	39	26					
141	» 6	Bat.	II $_v$	iP	21	39	28				260	
				iS	21	39	57					
				F	21	52						
		Mal.		P	21	59	28				200	
				S	21	59	51					
142	» 7	Bat.	I $_v$	iP	5	50	46				510	
				S	5	51	42					In minute mark.
				F	5	55						
143	» 7	Bat.	I	P	8	23	32					
				F	8	37						
144	» 7	Bat.	I	P	14	51						
				F	14	41						
—	» 9	Mal.		P	12	25	59				80	Tjikentjreng (E. Preanger).
				iS	12	23	48					
				F	12	25						
—	» 12	Amb.		P	4	57,8						
145	» 12	Bat.	I $_v$	P	18	36	44				550	Central Java. MARON: iS — iP = 19s △ = 160.
				S	18	37	42					
				F	18	39						
		Mal.		eP	18	36	54				250	
				iS	18	37	2					
				F	18	39						
—	» 12	Mal.		eP	20	51,6					380	
				S	20	52	18					
—	» 13	Mal.		iP	17	59	9				90	
				iS	17	59	20					
—	» 14	Amb.		iP	10	29.7					160	
				iS	10	30.0						
—	» 15	Mal.		iP	8	2	4				40	
				iS	8	2	9					
—	» 16	Mal.		P	11	37	23					
				F	11	39						
146	» 17	Bat.	I	P	3	21,4						
				F	3	41						
		Amb.		P	3	19,1					2160	
				S	3	22,6						
147	» 17	Bat.	III $_v$	iP	16	59	59				550	Vlakke Hoek (S. Sumatra).
				i	17	0	12					

No.	Date 1925	Station	Character	Phase	Time (Greenwich) h	m	s	Period sec	Amplitude (half) A_E	A_N	Distance of epicentre km	Remarks
				iS	17	0	37					
				i	17	0	52					
				F	17	28						
		Mal.	///	P	17	0	10					
				i	17	0	51					
				i	7	1						
148	July 17	Bat.	I	e	21	14						
				L	21	38						
				F	21	47						
		Amb.		iP_E	21	10,1						
				L	21	13,0		36				
				i	21	15,0		16.7				
149	» 17	Bat.	I	eP	22	38,9						
				F	22	57						
—	» 18	Mal.		eP	1	0,5					(250)	
				iS	1	1	2					
150	» 25	Bat.	I	P	10	9	8					
				F	10	12						
151	» 26	Bat.	I	P	0	50	30				700	
				i	0	50	53					
				S	0	51	46					
				F	0	57						
		Mal.		eP	0	50	46					
				i	0	51	11					
				F	0	55						
—	» 26	Amb.		P	5	50,1					40	
				iS	5	50,2						
—	» 26	Amb.		iP	15	24,6					120	Azimuth S S E.
				iS	15	24,8						
152	» 28	Bat	I_r	P	4	42	29					Minahasa.
				F	4	58						
		Amb.		iP	4	38,6					490	Azimuth N 32.8 W.
				iS	4	39,5						

AUGUST.

No.	Date 1925	Station	Character	Phase	Time (Greenwich) h	m	s	Period sec	Amplitude (half) A_E	A_N	Distance of epicentre km	Remarks
153	Aug. 1	Bat.	I_v	P	0	9	54				500	Benkoelen (S. Sumatra).
				S	0	10	49					
				F	0	15						
		Mal.		e	0	9	59					
—	» 1	Amb.		P	4	34,6						
				i	4	56,9						
154	» 3	Bat.	I	P	21	26	41					
				F	21	32						
—	» 3	Amb.		i_1	3	41,9						
				i_2	3	42,2						
155	» 3	Bat.	I_v	P	12	20	27					S W - Salak (Preanger Java).
				i_1	12	20	37					
				i_2	12	21	19					
				F	12	23						
		Mal.		P	12	20	42				110	
				S	12	20	58					

No.	Date 1925	Station	Character	Phase	Time (Greenwich) h	m	s	Period sec	Amplitude (half) A_E	A_N	Distance of epicentre km	Remarks
156	Aug. 5	Bat.	I_v	eP	20	25	0					S W Salak.
				F	20	26						
157	» 5	Bat.	II_v	i	21	31	25				140?	S W Salak.
				P	21	31	31					
				iS?	21	31	41					
				i	21	32	21					
				M	21	32	38	6.2	624	360		
				F	21	40						
		Mal.		P	21	31	35				110	
				iS	21	31	48					
				i	21	32	4					
				F	21	56						
158	» 6	Bat.	I_v	i_1	3	12	2					S W Salak.
				P	3	12	7					
				i_2	3	12	38					
				F	3	14						
		Mal.		P	3	12	10				140	
				S	3	12	26					
159	» 6	Bat.	I_v	P	6	38	44					S W Salak.
				F	6	40						
160	» 6	Bat.	I_v	P	12	0	34					S W Salak.
				F	12	3						
161	» 6	Bat.	I	P	14	29	54					
				F	16	36						
—	» 6	Amb.		iP	19	49.6					380	Azimuth W N W.
				iS	19	50.3						
162	» 7	Bat.	I_r	P	8	8	4				3560	
				iS	8	13	14					
				F	8	42						
		Mal.		P	8	7	39				2740	
				S	8	13	13					
				F	8	28						
		Amb.		iP	8	9.3					500	Azimuth N 32.8 W.
				iS	8	9.9						
163	» 8	Bat.	I_r	eP	3	20	20					Felt Tapanoeli N. Sumatra.
				F	3	27						
164	» 8	Bat.	I	eP	8	45	25					
				F	8	50						
165	» 8	Bat.	I	eP	14	44						
				F	14	46						
—	» 9	Amb.		iP	11	10,6						
				F	11	13						
—	» 9	Amb.		iP	11	26.0					320	
				iS	11	26.6						
—	» 9	Mal.		iP	11	32	33					
166	» 9	Bat.	I_r	P	12	42	22				2410	Felt Obi Islands, Moluccas.
				eS	12	46	14					
				F	12	54						
		Mal.		P	12	42	19					

Nº.	Date 1925.	Sta-tion.	Char-acter.	Phase.	Time (Greenwich). h	m	s	Period. sec.	Amplitude (half). A_E	A_N	Distance of epi-centre. km.	Remarks.
		Amb.		P	12	32.9						
				i_1	12	33.0						
				i_2	12	33.4						
—	Aug. 12	Amb.		i	12	13.9						Azimuth N 38.8 W.
167	» 12	Bat.	I	P	14	16	34					Sumatras West Coast.
				F	14	23						
168	» 12	Bat.	I_r	P	16	59	55					
				F	17	5						
169	» 12	Bat.	I_v	e_E	17	48.4						Traces.
				F	17	51						Felt in mountain ranges of Batavia (Segalaherang and Soekawana, Prean-ger).
		Mal.		P	17	46	59				80?	
				S?	17	46	48					
—	» 12	Mal.		P	17	58	36				120	Aftershock of 169, felt at Serang-Sari.
				i	17	58	41					
				iS	17	58	50					
170	» 13	Bat.	I_v	P	16	19	30					
				F	16	22						
		Mal.		P	16	19	20					
171	» 13	Bat.	I_v	eP	23	55	43				450	Central Java. MARON. S? — iP = 13ˢ △ = 110?
				S	23	56	31					
				F	23	59						
		Mal.		P	25	55	44				200	
				S	23	55	7					
				F	23	57						
172	» 13	Bat.	I_u	P	4	19	1				7080	
				S	4	27	31					
				L	4	38	11					
				F	4	48						
		Mal.		P	4	18	49					
				F	4	28						
173	» 14	Bat.	I	P	6	27	34					
				F	6	45						
				P	6	27	26					
174	» 14	Bat.	I_r	P	9	22	24				190	Minahasa, N. Celebes.
				eS	9	25	35					
				F	9	36						
		Amb.		P	9	19.3					440	
				i	9	19.9						
				iS	9	20.0						
175	» 14	Bat.	I_v	e	11	5						Central Java. MARON. iS — iP = 18ˢ △ = 160.
				F	11	9						
		Mal.		P	11	5	29				320	
				S	11	6	6					
				F	11	9						
176	» 16	Bat.	I	i	10	1	23					
				F	10	8						
177	» 16	Bat.	I	P	20	38	46					Ardjosari (S E Batavia).
				F	20	40						
178	» 16	Bat.		P	21	22	23					
				F	21	26						
—	» 17	Amb.		P	8	26.7					1000	
				iS	8	28.5						

Nº.	Date 1925.	Sta-tion.	Char-acter	Phase.	Time (Greenwich). h	m	s	Period. sec.	Amplitud (half). A_E	A_N	Distance of epi-centre km.	Remarks.
—	Aug. 17	Amb.		P	8	26.7					1000	
				iS	8	28.5						
179	» 17	Bat.	I	i	9	29	9					
				F	9	54						
—	» 19	Mal.		P	11	57	36					
				F	12	0						
180	» 19	Bat.	I_u	P	12	20	40				7570	
				S	12	29	55					
				L	12	43						
				F	13	34						
		Mal.		L	12	34						
		Amb.		e	12	11.2					7100	
				iS	12	19.7						
				L	12	28						
—	» 20	Amb.		iP	16	33.2					920	
				S	16	34.9						
—	» 24	Mal.		iP	7	41	32					
181	» 28	Bat.	I_v	P	5	14	1				420	
				S	5	14	48					
				F	5	17						
		Mal.		ip	5	14	21				110	
				iS	5	14	34					
				F	5	15						
182	» 31	Bat.	I	L	10	21						

<div align="center">

SEPTEMBER.

</div>

Nº.	Date 1925.	Sta-tion.	Char-acter	Phase.	Time (Greenwich). h	m	s	Period. sec.	Amplitud (half). A_E	A_N	Distance of epi-centre km.	Remarks.
—	Sept. 1	Amb.		P	17	4.1					90	
				iS	17	4.3						
183	» 1	Bat.	I_v	P	15	41	34				160	
				iS	15	44	52					
				F	15	44						
184	» 1	Bat.	I_v	P	15	57	22				400	Benkoelen (S. Sumatra).
				S	15	58	7					
				F	16	5						
185	» 2	Bat.	I_v	P	14	17	59				150	Preanger and Banjoemas (W. Java).
				S	14	18	16					
				F	14	21						
		Mal.		iP	14	17	31				110	
				iS	14	17	44					
				F	14	32						
—	» 3	Amb.		P	7	56.4					230	
				iS	7	56.9						
—	» 9	Amb.		iP	21	26.7					15?	Amboina.
				iS	21	26.8						
186	» 10	Bat.	I	e	13	6.4						
				F	13	25						

No.	Date 1925	Station	Character	Phase	Time (Greenwich) h m s			Period sec	Amplitude (half) A_E μ	A_N μ	Distance of epi-centre km	Remarks
—	Sept. 26	Amb.		e P	11	0.7					1110	
				i S	11	2.7						
192	» 26	Bat	I	i P	11	44	54					
				F	11	48						
195	» 29	Bat.	I$_v$	P	12	17	6				180	
				S	12	17	27					
				F	12	21						

OCTOBER.

No.	Date 1925	Station	Character	Phase	Time (Greenwich) h m s			Period sec	Amplitude (half) A_E μ	A_N μ	Distance of epi-centre km	Remarks
194	Oct. 1	Bat.	I	P	6	50	0					
				F	6	54						
		Mal.		P	6	29	24					
				F	6	50	0					
195	» 2	Bat.	I$_r$	P	4	40	41				2140	Ternate, Minahasa.
				S	4	44	11					
				F	4	54						
		Mal		P	4	40	51					
				F	4	48					680	
		Amb.		P	4	57.5						
				i	4	57.6						
				i S	4	58.5					640	
—	» 2	Amb.		P	10	2.5						
				S	10	5.6						
196	» 3	Bat.	I	P	11	21	14					
				F	11	25						
197	» 5	Bat.	I	P	4	28	57					
				i$_1$	4	29	12					
				i$_2$	4	30	15					
				i$_3$	4	40	57					
				F	5	7						
		Mal.		e P	4	29	4					
				i	4	40	20					
				F	4	46						
		Amb.		P	4	25.1					200	
				S	4	25.5						
—	» 6	Mal.		P	17	55	47					
				F	17	55						
198	» 7	Bat.	I$_v$	i P	20	6	46				200	Java's 1ste Punt and Vlakke Hoek (S. Sumatra).
				i S	20	7	9					
				F	20	15						
		Mal.		i P	20	7	0				510	
				i S	20	7	55					
—	» 8	Amb.		P	11	41.5						
				i	11	41.9						
—	» 9	Amb.		e	6	41.6						
				i$_1$	6	45.0						
				i$_2$	6	55.6						
—	» 9	Mal.		P	14	51	54					
				F	14	52						

Left table

No.	Date 1925	Station	Character	Phase	Time (Greenwich) h m s	Period sec	A_E μ	A_N μ	Distance of epicentre km	Remarks
199	Oct. 12	Bat.	I$_v$	iP	1 21 27					Benkoelen (S. Sumatra).
				i$_1$	1 21 59					
				i$_2$	1 22 23					
				i$_3$	1 23 2					
				F	1 28					
		Mal.		eP	1 21 46					
				F	1 26					
200	» 12	Bat.	I$_u$	P	5 54 0				5790	Disturbed by street traffic.
				S$_E$	6 1 24					
				S$_N$	6 1 32					
				F	6 53					
		Mal.		P	5 54 0				4950	
				S	6 0 36					
				F	6 50					
201	» 13	Bat.	I$_u$	P	18 0 28					
				L	18 51 33					
				M$_E$	18 55 41	28	3540	—		
				M$_E$	19 2 51	20	474	—		
				M$_N$	19 7 16	19	—	618		
				F	19 40					
		Mal.		P	18 0 34					
				F	19 50					
		Amb.		i$_1$	18 0.1					
				i$_2$	18 5.3					
				L	18 26					
202	» 14	Bat.	I	P	8 47 57					
				F	8 50					
203	» 14	Bat.	I	iP	11 59 11					
				F	11 42					
204	» 14	Bat.	I	e	17 25 58					Traces.
				F	17 52					
—	» 14	Amb.		P	21 47.2				500	
				iS	21 47.8					
—	» 15	Amb.		iP	7 16.3				260	
				iS	7 16.8					
205	» 15	Bat.	I$_u$	P	12 43 6					
				i$_E$	12 55 6					
				i$_N$	12 55 25					
				F	13 16					
		Mal.		P	12 43 58					
				eL	12 56					
				F	13 5					
206	» 15	Bat.	I$_v$	iP	14 42 22				180	Bantam (W. Java). Azimuth iS: about NS.
				iS	14 42 43					
				F	14 49					
		Mal.		P	14 42 26				190	
				S	14 42 48					
				F	14 47					
207	» 17	Bat.	I$_v$	eP	9 41 19					Benkoelen (S. Sumatra).
				i$_1$	9 42 6					
				i$_2$	9 42 43					
				i$_E$	9 42 48					
				F	9 51					

Right table

No.	Date 1925	Station	Character	Phase	Time (Greenwich) h m s	Period sec	A_E μ	A_N μ	Distance of epicentre km	Remarks
208	Oct. 18	Bat.	II$_r$	iP	8 31 0				2500	Azimuth W N W. Moluccas.
				i$_N$	8 31 43					
				iS	8 34 59					
				F	8 56					
		Mal.		P	8 30 55				2500	
				S	8 34 54					
				F	8 46					
		Amb.		P	8 0.5				750	
				S	8 1.8					
209	» 20	Bat.	I$_v$	e$_1$	9 49 55					
				e$_2$	9 55 42					
				F	10 4					
210	» 20	Bat.	I	e	17 56					Dobo (Aroe I, Moluccas).
211	» 22	Bat.	III$_v$	iP	17 2 45				400	Benkoelen. Pens thrown off. 17^h 4^m 4^s. MARON: S? — iP = 2^m 5^s. △ = 1190?.
				iS	17 5 30					
		Bosch.		iP	17 2 47				360	
				iS	17 5 28					
		Mal.		iP	17 5 1				500	
				iS	17 5 56					
		Amb.		P$_E$	17 6.1					
				i$_1$	17 6.6					
				i$_2$	17 7.2					
				i$_N$	17 10.1					
				L	17 11	21				
212	» 23	Bat.	I$_v$	P	1 49 42				880	Eastern Java, Bali, Lombok. MARON: iS — iP = 59^s. △ = 540.
				S	1 51 16					
				F	3 0					
		Mal.		P	1 49 22				760	
				S	1 50 44					
				F	2 40					
		Amb.		iP	1 51.5				1650	
				iS	1 54.3					
213	» 24	Bat.	I$_v$	P	19 24 53				500	Central and East Java. MARON: iS — iP = 20^s. △ = 170.
				S	19 25 48					
				F	19 33					
		Mal.		P	19 24 51				290	
				S	19 25 4					
				F	19 51					
214	» 25	Bat.	II$_r$	P	0 26 17				2480	Sangi and Taland I, Halmaheira.
				S	0 30 14					
				i	0 31 4					
				F	0 31					
		Mal.		eP	0 26 30					
				i$_1$	0 50 50					
				i$_2$	0 57 27					
				F	0 42					
		Amb.		iP	0 22.9				580?	
				i$_E$	0 25.0					
				iS?	0 23.9					
				i	0 24.2					
215	» 26	Bat.	I	e	6 58					
				F	6 43					
216	» 29	Bat.	I$_v$	P	1 27 35				170	Bantam.
				S	1 27 55					
				F	1 50					

Nº.	Date 1925.	Station.	Character.	Phase.	Time (Greenwich) h	m	s	Period. sec.	Amplitude (half) A_E μ	A_N μ	Distance of epicentre. km.	Remarks.
		Mal.		P	1	27	47				130	
				S	1	28	2					
				F	1	31						
217	Oct. 30	Bat.	I_o	eP	11	7	10				2570	
				S	11	11	14					
				F	11	21						
		Mal.		P	11	7	24				2590	
				S	11	11	29					
				F	11	14						
		Amb.		i	11	5.9						
218	» 30	Bat.	I	eP	14	51	10				5950	
				S	14	58	42					
				F	15	7						
		Mal.		P	14	51	5				5710?	
				S?	14	58	23					
				F	15	5						
		Amb.		i	14	50,3						
219	» 30	Bat.	I	P	15	16	31				550	
				iS	15	17	9					
				F	15	21						
		Mal.		P	15	16	48				310	
				S	15	17	23					
				F	15	20						
220	» 30	Bat.	II_v	P_E	19	8	24				580	
				iS	19	9	7					
				F	19	23						
		Mal.		P	19	8	42				500	
				S	19	9	57					
				F	19	17						

NOVEMBER.

Nº.	Date 1925.	Station.	Character.	Phase.	Time (Greenwich) h	m	s	Period. sec.	Amplitude (half) A_E μ	A_N μ	Distance of epicentre. km.	Remarks.
221	Nov. 1	Bat.	I_v	P	0	26	44				490	F lost in changing sheets.
				S	0	27	58					
		Mal.		P	0	26	28					
				F	0	52						
222	» 2	Bat.	I	P	15	25	54					
				F	15	27						
		Mal.		P	15	25	55				140	
				iS	15	25	51					
				F	15	27						
225	» 2	Bat.	II_v	P	16	58	15				200	Azimuth E S E. Preanger.
				iS	16	58	38					
				F	17	21						
		Mal.		P	16	58	30				420?	
				iS?	16	59	17					
				F	17	3						
224	» 3	Bat.	I_v	P	18	1	36				150	Preanger. MARON: S — P = 42^s $\triangle$ = 370.
				S	18	1	55					
				F	18	6						
		Mal.		iP	18	1	40				90	
				iS	18	1	50					
				F	18	4						
—	» 5	Mal.		P	20	2	27				80	
				iS	20	2	38					
				F	20	4						

Nº.	Date 1925.	Station.	Character.	Phase.	Time (Greenwich) h	m	s	Period. sec.	Amplitude (half) A_E μ	A_N μ	Distance of epicentre. km.	Remarks.
225	Nov. 6	Bat.	I	P	5	37	44					
				F	5	47						
		Mal.		P	5	37	16					
—	» 7	Amb.		P	16	23,4						
				i	16	24,5						
226	» 8	Mal.	I	eP	5	45	23					
				F	6	9						
227	» 8	Bat.	I_v	P	23	27	18				170	
				iS	23	27	58					
				i_1	23	28	19					
				i_2	23	28	38					
				F	23	38						
		Mal.		P	23	27	26				210	
				iS	23	29	49					
				F	23	32						
228	» 10	Bat.	III_r	e_E	13	55	45				2890	Azimuth iP: N 81° E. Moluccas. MARON: iS — P = 5^m 38^s $\triangle$ = 2240.
				iP	13	55	51					
				S	14	0	18					
				L_1	14	8	56					
				L_2	16	49	18	20,5				
				F	17	7						
		Mal.		P	13	55	46				2740	
				S	14	0	2					
				L	14	5						
				F	15	22						
		Amb.		iP	13	55,8					300?	Azimuth iP: S 55.8° W. Pens thrown off. E 13^{h}55,0^m N 13^{h}55,4^m
				S?	13	54,4					
229	» 15	Bat.	I_r	P	0	27	18				1120	
				iS	0	29	17					
				F	0	39						
		Mal.		P	0	27	8				1070	
				S	0	29	1					
				F	0	52						
230	» 15	Bat.	III_r	iP	12	20	25				5230	Azimuth i P: N 49 E. MARON: S? — iP = 5^m 41^s $\triangle$ = 2270?
				S	12	25	11					
				i_E	12	28	6					
				i_N	12	28	31					
				L	12	30	48					
				M_E	12	31	46					
				e_E	14	6	31					New shock.
				L	15	14	6					
				F	15	29						
		Mal.		P	12	20	25				3200	
				S	12	25	11					
				i_1	12	25	59					
				i_2	12	26	38					
				L	12	30						
				F	15	40						
		Amb.		iP	12	20,8						
				i_E	12	23,5						
				i	12	23,8						
251	» 14	Bat.	I_r	P	8	16	51					Azimuth SW MARON: eS — P = 4^m 41^s
				i_E	8	19	52					
				F	8	59						

No.	Date 1925	Sta-tion.	Char-acter.	Phase.	Time (Greenwich) h m s	Period. sec.	A_E	A_N	Distance of epi-centre. km.	Remarks.
232	Nov. 14	Bat.	I_r	P	10 9 9					MARON: S — P = 3m 18s △ = 1990.
				i_E	10 11 55					
				i_E	10 14 47					
				F	10 59					
		Mal.		e	10 9 5					
233	» 14	Bat.	I_r	eP	14 42 29					
				i	14 47 10					
				F	15 25					
234	» 15	Bat.	I_v	i_1	19 56 42					In minute mark.
				i_2	19 56 53	7.4				
				i_3	19 57 55	5.0				Fore shock of No. 238.
				F	19 59					
235	» 15	Bat.	I_v	i_1	19 44 22					Fore shock of No. 238.
				i_2	19 44 54	7.4				
				i_3	19 45 17	5.0				
				F	19 46					
236	» 15	Bat.	I_v	P_E	21 50 11					
				F	21 52					
237	» 16	Bat.	I_v	i_1	9 10 14					Fore shock of No. 238.
				i_2	9 10 26	7.4				
				i_3	9 11 8	5.0				
				F	in next.					
238	» 16	Bat.	I_v	i_1	9 12 41					Buitenzorg and Tjitjoeroeg (W. Java).
				i	9 12 45					
				i_2	9 12 55	7.4				
				F	9 16					
		Mal.		P?	9 12 48					
				F	9 14					
239	» 16	Bat.	I_v	i_1	9 41 18					Aftershock of No. 238.
				i_2	9 41 50	7.4				
				i_3	9 42 15	5.0				
				F	9 45					
240	» 16	Bat.	I_v	i_1	9 50 16					Aftershock of No. 238.
				i_2	9 50 28	7.4				
				F	9 52					
241	» 16	Bat.	I_v	i_3	10 8 47					Aftershock of No. 238.
				F	10 10					
242	» 16	Bat.	I_v	i_1	10 22 29					Aftershock of No. 238.
				i_2	10 22 41	7.4				
				i_3	10 25 24	5.0				
				F	10 26					
243	» 16	Bat.	I_v	i_1	10 59 50					Aftershock of No. 238.
				F	10 42					
244	» 16	Bat.	I	iP	12 14 57					
				i_N	12 15 59					
				i_N	12 19 12					
				F	12 47					
		Mal.		P	12 14 55					
				F	12 20					
245	Nov. 16	Bat.	I_u	L	13 29					
246	» 16	Bat.	I_v	i_1	18 15 4					Tjitjoeroeg (W. Preanger). Aftershock of No. 238.
				i_2	18 15 16	7.4				
				F	18 18					
247	» 17	Bat.	I_v	i	6 6 57					Aftershock of No. 238.
				F	6 8					
248	» 17	Bat.	I_v	eP	6 20 48					
				F	6 23					
249	» 17	Bat.	I	iP	21 29 51					Azimuth S W.
				F	21 35					
		Mal.		P	21 29 59					
				i	21 30 11					
				F	21 52					
250	» 19	Bat.	I_r	P	14 11 17				2050?	Minahasa.
				S?	14 14 41					
				F	14 26					
		Mal.		P	14 11 7				2520?	
				S?	14 14 59					
				F	14 18					
		Amb.		iP	14 13.5				550	
				iS	14 15.5					
251	» 20	Bat.	I_v	eP	10 56 30				720	Sumatra's West Coast.
				S	10 57 48					
				F	11 11					
		Mal.		P	10 56 43					
				F	11 5					
252	» 22	Bat.	I	e	0 11					
				F	0 24					
—	» 22	Amb.		iP	2 41,9				550	
				iS	2 42,6					
—	» 23	Mal.		P	6 8 10				100	
				iS	6 8 22					
253	» 24	Bat.	I	P	6 9 14					
				F	6 19					
—	» 24	Amb.		P	5 57,9				560	
				S	5 58,9					
—	» 24	Amb.		P	11 26,4				630?	
				i_1	11 26,4					
				i_2	11 27,4					
				i_3	11 27,5					
				S?	11 27,5					
—	» 25	Amb.		iP	9 5,8				4120	
				iS	9 9,6					
—	» 25	Amb.		iP	14 4,8					
				iS	14 4,9					
—	» 26	Mal.		P	4 37 5				80	
				S	4 37 15					

No.	Date 1925.	Station.	Character.	Phase.	Time (Greenwich). h	m	s	Periode. sec.	Amplitude (half) A_E μ	A_N μ	Distance of epi-centre km.	Remarks.
254	Nov. 28	Bat.	I	e	14	0	26					Benkoelen?
				i_N	14	11	22					
				F	14	14						
255	» 28	Bat.	I_r	P	16	25	40					
				i_N	16	35	14					
				i_E	16	45	34					
				L	16	46						
				F	17	28						
		Amb.		i	16	21,5						
				L	16	56		28				

DECEMBER.

No.	Date 1925.	Station.	Character.	Phase.	Time (Greenwich). h	m	s	Periode. sec.	Amplitude (half) A_E μ	A_N μ	Distance of epi-centre km.	Remarks.
256	Dec. 2	Bat.	I	e P	11	37	51					
				F	11	42						
—	» 2	Amb.		i P	12	25,7						
				i S	12	25,8						
—	» 5	Amb.		i	14	45,7						
—	» 4	Amb.		i P	4	25,4					220	Azimuth SSW.
				i S	4	25,8						
—	» 5	Amb.		i P	7	20,4					220	
				i S	7	20,8						
				i	7	20,9						
257	» 5	Bat.	I	e	7	55,5						
				i	7	56	57					
				F	7	42						
—	» 6	Amb.		i P	0	56,5					580	
				S_E?	0	57,0						
258	» 6	Bat.	I	P	1	1	4					
				F	1	9						
		Mal.		P	1	0	58				90	
				S	1	1	9					
				F	1	2						
259	» 7	Bat.	I_r	e	8	47,4						
				L	9	3	36					
				F	9	20						
260	» 8	Bat.	II_r	e P	0	57	18				910?	
				S?	0	58	55					
				F	1	7						
		Mal.		P?	0	57	52					
				i	0	58	11					
				F	1	0						
261	» 9	Bat	I	e	1	59						Phases lost by street traffic.
		Mal.		P	1	59	15					
				F	2	0						
262	» 9	Bat.	I_r	e P	2	40	27				2150	
				S_N	2	45	58					
				F	2	55						
		Mal.		P	2	58	30					
				F	2	41						
		Amb.		i P	2	54,2					520	Azimuth W N W.
				i S	2	54,8						

N°.	Date 1925.	Sta-tion.	Char-acter.	Phase.	Time (Greenwich).			Period.	Amplitude (half)		Distance of epi-centrre.	Remarks.
									A_E	A_N		
					h	m	s	sec.	μ	μ	km.	
—	Dec. 9	Amb.		P	18	51.7						
263	» 10	Bat.	I,	P	14	33	24				90	Tjitjoeroeg (W. Preanger, Java).
				iS	14	33	35					
				F	14	37						
		Mal.		eP	14	33	33				140	
				S	14	33	49					
				F	14	55						
264	» 10	Bat.	I	eL	15	8						
				L	15	51	36	26				
				F	16	32						
265	» 18	Bat.	I,	eP	8	42	12				220	In minute mark. Azimuth of iS: N.W.
				iS	8	42	37					
				F	8	46						
		Mal.		iP	8	42	8				110	
				iS	8	42	21					
				F	8	45						
266	» 19	Bat.	I,	P	3	24	29				4950	
				S	3	31	5					
				F	3	50						
		Mal.		P	3	24	5				5190	
				S	3	30	57					
				i	3	33	50					
				F	3	36						
		Amb.		iP	3	11.3					3040	
				iS	3	15.9						
—	» 19	Mal.		iP	6	40	11				110	
				iS	6	40	24					
				F	6	41						
267	» 19	Bat.	I,	P_N	16	29	22					
				i	16	32	2					
				L_N	17	10	15	32				
				M_N	17	12						
				F	17	39						
		Mal.		i	16	29	37					
				L	17	10	55					
				F	17	25						
268	» 20	Bat.	I,	P	21	52	14				100	Azimuth about N S.
				iS	21	52	56					
				F	21	56						
		Mal.		iP	21	52	3				120	
				iS	21	52	17					
				F	21	55						
269	» 20	Bat.	I	i	22	24	44					MARON: i — eP = 15^s.
				F	22	30						
		Mal.		i	22	25	52					
				F	22	28						
270	» 21	Bat.	I,	iP	3	55	58				260	Vlakke Hoek (Benkoelen).
				iS	3	56	28					
				F	4	5						
		Mal.		P	3	56	6				560	
				iS	3	56	47					
				F	4	1						

No.	Date 1925.	Station.	Character.	Phase.	Time (Greenwich). h m s	Period. sec.	A_w μ	A_v μ	Distance of epicentre km.	Remarks.
271	Dec. 22	Bat.	III_r	iP	5 11 20				5100	Azimuth SSE.
				S	5 16 0					Azimuth NE.
				i_N	5 16 21					In minute eclipse.
				i	5 20 42					
				i_N	5 25 21					In minute eclipse.
				F	6 22					
		Mal.		P	5 11 32				5660	MARON i — P = 8^m 19^s.
				S	5 16 48					
				i	5 20 56					
				i_N	5 21 25					
				L_E	5 21 25					
				L_N	5 23 19					
				F	5 41					
272	» 25	Bat.	I_v	P	9 20 36				210	Azimuth about EW.
				S	9 21 0					
				F	9 30					
		Mal		P	9 20 52					
				F	9 25					
273	» 24	Bat.	I	e	9 20.0					
				P	9 30					
274	» 26	Bat.	I_r	P	18 29 2					
				i_1	18 51 21					
				i_2	18 55 55					
				i_3	18 55 5					
				L	18 46,3					
				F	18 58					
		Mal		P	18 29 3				2920?	
				S?	18 55 52					
				F	18 50					
		Amb.		i	18 25,0					
275	» 27	Bat.	II_r	P	10 55 0				2570?	Minahasa.
				S?	10 37 4					
				i_N	10 37 53					
				i_E	10 38 40					
				L	10 41					
				F	11 14					
		Mal.		eP	10 55 1					
				L	10 41					
				F	11 0					
		Amb.		iP	10 51,6				690:	Azimuth SSE.
				S	10 52.8					
—	» 27	Amb.		iP	11 6.4				640	
				S	11 7.3					
—	» 28	Amb.		iP	4 15,3				210	
				S	4 15.7					
276	» 28	Bat.	I	P	19 8 10					
				i_N	19 12 43					
				F	19 25					
277	» 29	Bat.	I	iP	11 8 53					
				i	11 9 53					
				i_E	11 10 8					
				i_E	11 11 18					
				i_E	11 11 59					
				i_E	11 12 59					
				F	12 25					

No.	Date 1925.	Stations.	Character.	Phase.	Time (Greenwich). h m s	Period sec.	A_E μ	A_N μ	Distance of epicentre km.	Remarks.
		Mal		P	11 8 45					
				S	11 9 12					
				F	11 13					
278	Dec. 29	Bat.	III_r	P	16 7 58					MARON: iS — iP = 5^m 42^s
				i_1	16 11 28					Δ = 2290.
				i_2	16 12 21					
				i_N	16 13 59					Central and N. Celebes.
				i_E	16 14 11					
				L?	16 16 12					
				F	16 57					
		Mal.		P	16 7 36					
				i_1	16 10 30					
				i_2	16 11 56					
				F	16 27					
		Amb.		P	16 4.2				1970	
				i_E	16 4.8					
				i_N	16 6,5					
				i_E	16 6,6					
				iS	16 7,4					
				i	16 7,6					
279	» 29	Bat.	I	iP	19 43 26					Identical with No. 277.
				i	19 44 25					
				i_E	19 44 59					
				i_E	19 45 49					
				i_E	19 46 55					
				i_E	19 47 51					
				F	19 55					
		Mal.		P	19 43 9					
				F	19 46					
280	» 30	Bat.	I	e	7 18					
				F	7 30					
281	» 31	Bat.	I_v	P	9 55 34				230	
				iS	9 56 0					
				F	10 4					
		Mal		P	9 5 45				520	
				S	9 56 22					
				F	9 59					
282	» 31	Bat.	I	e	15 52,2					
				i	13 56 21					
				F	14 1					